

斥

## Kanji Stroke Order Practice Sheet

斥 — recede, reject, repel, repulse, retreat, withdraw

JLPT Level: N1

Onyomi: セキ

Kunyomi: しりぞ.ける

Stroke Order (1 → 5)

斥

斥

斥

斥

斥

Guided practice — write the Kanji repeatedly:

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

斥

Extra practice — practice writing the Kanji:

斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥
斥	斥	斥	斥	斥	斥	斥